

District I  
1625 N. French Dr., Hobbs, NM 88240  
District II  
1301 W. Grand Avenue, Artesia, NM 88210  
District III  
1000 Rio Brazos Road, Aztec, NM 87410  
District IV  
1220 S. St. Francis Dr., Santa Fe, NM 87505

State of New Mexico  
Energy Minerals and Natural Resources

Oil Conservation Division  
1220 South St. Francis Dr.  
Santa Fe, NM 87505

Form C-141  
Revised August 8, 2011

Submit 1 Copy to appropriate District Office to  
accordance with 19.15.29 NMAC.

**Release Notification and Corrective Action AMENDED**

**OPERATOR**

☒ Initial Report ☐ Final Report

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Name of Company <b>ConocoPhillips Company</b>               | Contact <b>Crystal Tafoya</b>       |
| Address <b>3401 East 30<sup>th</sup> St, Farmington, NM</b> | Telephone No. <b>(505) 326-9837</b> |
| Facility Name: <b>State Com J 6 Pipeline C4</b>             | Facility Type: <b>Pipeline</b>      |

|                            |                                      |                             |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Surface Owner <b>State</b> | Mineral Owner <b>State (B-10938)</b> | API No. <b>30-045-10070</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

**LOCATION OF RELEASE**

|                         |                      |                        |                    |                              |                                  |                             |                               |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Unit Letter<br><b>L</b> | Section<br><b>36</b> | Township<br><b>31N</b> | Range<br><b>9W</b> | Feet from the<br><b>1650</b> | North/South Line<br><b>South</b> | Feet from the<br><b>990</b> | East/West Line<br><b>West</b> | County<br><b>San Juan</b> |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|

Latitude **36.851951** Longitude **107.73759**

**NATURE OF RELEASE**

|                                                                                                                                          |                                                                             |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type of Release <b>Produced Water &amp; Hydrocarbon</b>                                                                                  | Volume of Release <b>54bbls</b><br><b>Produced Water &amp; Hydrocarbon</b>  | Volume Recovered<br><b>15bbls Hydrocarbon &amp; 19bbls PW</b> |
| Source of Release <b>Pipeline</b>                                                                                                        | Date and Hour of Occurrence<br><b>Unknown</b>                               | Date and Hour of Discovery<br><b>3/15/2013 at 12:00pm</b>     |
| Was Immediate Notice Given?<br><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Required | If YES, To Whom?<br><b>Brandon Powell (NMOCD)</b>                           | <b>OIL CONS. DIV DIST. 3</b>                                  |
| By Whom? <b>Crystal Tafoya</b>                                                                                                           | Date and Hour <b>3/15/2013 at 3:30pm</b>                                    | <b>JUN 12 2013</b>                                            |
| Was a Watercourse Reached?<br><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                        | If YES, Volume Impacting the Watercourse.<br><b>Groundwater Encountered</b> |                                                               |

If a Watercourse was Impacted, Describe Fully.\*

**Pipeline leak was discovered in the middle of a natural drainage. The surface stain was 5' diameter with a depth of approximately 2".**



Describe Cause of Problem and Remedial Action Taken.\*

**The SJ C4 gas pipeline developed a leak which released produced water and condensate at a point where the line crosses a small wash. The wells on the pipeline were immediately shut-in and the spill site bermed. The site was bermed to prevent traveling. An excavator was used to start trenching for the pipeline. A 10' X 10' X 6' excavation and a 15' X 4' trench was dug to the north for delineation purposes. During excavation groundwater was encountered. A water sample was taken and evaluated. A site assessment was conducted to determine the size of contamination.**

Describe Area Affected and Cleanup Action Taken.\*

**The water sample and surface stain results are attached for review. ConocoPhillips will continue to assess the soil to determine a path forward for clean-up if necessary.**

I hereby certify that the information given above is true and complete to the best of my knowledge and understand that pursuant to NMOCD rules and regulations all operators are required to report and/or file certain release notifications and perform corrective actions for releases which may endanger public health or the environment. The acceptance of a C-141 report by the NMOCD marked as "Final Report" does not relieve the operator of liability should their operations have failed to adequately investigate and remediate contamination that pose a threat to ground water, surface water, human health or the environment. In addition, NMOCD acceptance of a C-141 report does not relieve the operator of responsibility for compliance with any other federal, state, or local laws and/or regulations.

|                                                                                                |  |                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Signature:  |  | <b>OIL CONSERVATION DIVISION</b>                                                                                            |                  |
| Printed Name: <b>Crystal Tafoya</b>                                                            |  | Approved by Environmental Specialist:  |                  |
| Title: <b>Field Environmental Specialist</b>                                                   |  | Approval Date: <b>7/11/2013</b>                                                                                             | Expiration Date: |
| E-mail Address: <b>crystal.tafoya@conocophillips.com</b>                                       |  | Conditions of Approval:                                                                                                     |                  |
| Date: <b>5/17/2013</b> Phone: <b>(505) 326-9837</b>                                            |  | Attached <input type="checkbox"/>                                                                                           |                  |

\* Attach Additional Sheets If Necessary

nJK1319252877

35



## Analytical Report

### Report Summary

Client: ConocoPhillips

Chain Of Custody Number: 15306

Samples Received: 3/18/2013 2:55:00PM

Job Number: 96052-1706

Work Order: P303059

Project Name/Location: State Com J #6

Entire Report Reviewed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tim Cain', is written over a horizontal line.

Date: 3/19/13

Tim Cain, Laboratory Manager

The results in this report apply to the samples submitted to Envirotech's Analytical Laboratory and were analyzed in accordance with the chain of custody document supplied by you, the client, and as such are for your exclusive use only. The results in this report are based on the sample as received unless otherwise noted. Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc. If you have any questions regarding this analytical report, please don't hesitate to contact Envirotech's Laboratory Staff.



### Analytical Report for Samples

| Client Sample ID | Lab Sample ID | Matrix | Sampled  | Received | Container        |
|------------------|---------------|--------|----------|----------|------------------|
| #1-Stain         | P303059-01A   | Soil   | 03/18/13 | 03/18/13 | Glass Jar, 4 oz. |
| #2-Outside       | P303059-02A   | Soil   | 03/18/13 | 03/18/13 | Glass Jar, 4 oz. |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





#1-Stain  
P303059-01 (Solid)

| Analyte                                | Result  | Reporting Limit | Units  | Dilution | Batch   | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|----------------------------------------|---------|-----------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Volatile Organics by EPA 8021</b>   |         |                 |        |          |         |           |           |           |       |
| Benzene                                | 13900   | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Toluene                                | 282000  | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Ethylbenzene                           | 131000  | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| p,m-Xylene                             | 1570000 | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| o-Xylene                               | 362000  | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Total BTEX                             | 2350000 | 4930            | ug/L   | 100      | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene          |         | 106 %           | 80-120 |          | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene         |         | 94.4 %          | 80-120 |          | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Fluorobenzene               |         | 97.7 %          | 80-120 |          | 1312001 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| <b>Nonhalogenated Organics by 8015</b> |         |                 |        |          |         |           |           |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10)       | 11100   | 4.8             | mg/kg  | 1        | 1312002 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)        | 3820    | 4.8             | mg/kg  | 1        | 1312002 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| GRO and DRO Combined Fractions         | 15000   | 4.8             | mg/kg  | 1        | 1312002 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| <b>Cation/Anion Analysis</b>           |         |                 |        |          |         |           |           |           |       |
| Chloride                               | ND      | 1.00            | mg/kg  | 1        | 1312009 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 300.0 |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





**#2-Outside**  
**P303059-02 (Solid)**

| Analyte                          | Result | Reporting |       | Units  | Dilution | Batch     | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                  |        | Limit     |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Volatile Organics by EPA 8021    |        |           |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Benzene                          | ND     | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Toluene                          | 145    | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Ethylbenzene                     | 59.3   | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| p,m-Xylene                       | 852    | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| o-Xylene                         | 217    | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Total BTEX                       | 1270   | 48.0      | ug/L  | 1      | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene    |        | 104 %     |       | 80-120 | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene   |        | 105 %     |       | 80-120 | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Fluorobenzene         |        | 102 %     |       | 80-120 | 1312001  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Nonhalogenated Organics by 8015  |        |           |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | ND     | 4.9       | mg/kg | 1      | 1312002  | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | 6.1    | 4.9       | mg/kg | 1      | 1312002  | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| GRO and DRO Combined Fractions   | 6.1    | 4.9       | mg/kg | 1      | 1312002  | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | 18-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Cation/Anion Analysis            |        |           |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Chloride                         | 11.4   | 1.00      | mg/kg | 1      | 1312009  | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | 19-Mar-13 | EPA 300.0 |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





# Volatile Organics by EPA 8021 - Quality Control

## Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

### Batch 1312001 - Purge and Trap EPA 5030A

#### Blank (1312001-BLK1)

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                |      |      |      |      |  |      |        |  |  |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|--|------|--------|--|--|--|
| Benzene                        | ND   | 50.0 | ug/L |      |  |      |        |  |  |  |
| Toluene                        | ND   | 50.0 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Ethylbenzene                   | ND   | 50.0 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| p,m-Xylene                     | ND   | 50.0 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| o-Xylene                       | ND   | 50.0 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Total BTEX                     | ND   | 50.0 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 50.6 |      | "    | 50.0 |  | 101  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 48.7 |      | "    | 50.0 |  | 97.5 | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 50.5 |      | "    | 50.0 |  | 101  | 80-120 |  |  |  |

#### Duplicate (1312001-DUP1)

Source: P303056-01

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                |      |      |      |      |    |      |        |  |    |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|----|------|--------|--|----|--|
| Benzene                        | ND   | 50.0 | ug/L |      | ND |      |        |  | 30 |  |
| Toluene                        | ND   | 50.0 | "    |      | ND |      |        |  | 30 |  |
| Ethylbenzene                   | ND   | 50.0 | "    |      | ND |      |        |  | 30 |  |
| p,m-Xylene                     | ND   | 50.0 | "    |      | ND |      |        |  | 30 |  |
| o-Xylene                       | ND   | 50.0 | "    |      | ND |      |        |  | 30 |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 51.2 |      | "    | 50.0 |    | 102  | 80-120 |  |    |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 48.2 |      | "    | 50.0 |    | 96.5 | 80-120 |  |    |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 49.8 |      | "    | 50.0 |    | 99.6 | 80-120 |  |    |  |

#### Matrix Spike (1312001-MS1)

Source: P303056-01

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                |      |  |      |      |      |      |        |  |  |      |
|--------------------------------|------|--|------|------|------|------|--------|--|--|------|
| Benzene                        | 15.8 |  | ug/L | 50.0 | 0.20 | 31.2 | 39-150 |  |  | SPK1 |
| Toluene                        | 50.8 |  | "    | 50.0 | 0.52 | 101  | 46-148 |  |  |      |
| Ethylbenzene                   | 50.6 |  | "    | 50.0 | 0.10 | 101  | 32-160 |  |  |      |
| p,m-Xylene                     | 101  |  | "    | 100  | 0.70 | 100  | 46-148 |  |  |      |
| o-Xylene                       | 50.7 |  | "    | 50.0 | 0.37 | 101  | 46-148 |  |  |      |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 51.6 |  | "    | 50.0 |      | 103  | 80-120 |  |  |      |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 48.6 |  | "    | 50.0 |      | 97.2 | 80-120 |  |  |      |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 48.6 |  | "    | 50.0 |      | 97.2 | 80-120 |  |  |      |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





# Nonhalogenated Organics by 8015 - Quality Control

## Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting<br>Limit | Units | Spike<br>Level | Source<br>Result | %REC | %REC<br>Limits | RPD | RPD<br>Limit | Notes |
|---------|--------|--------------------|-------|----------------|------------------|------|----------------|-----|--------------|-------|
|---------|--------|--------------------|-------|----------------|------------------|------|----------------|-----|--------------|-------|

### Batch 1312002 - GRO/DRO Extraction EPA 3550C

#### Blank (1312002-BLK1)

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                  |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | ND | 5.0 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | ND | 5.0 | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| GRO and DRO Combined Fractions   | ND | 5.0 | "     |  |  |  |  |  |  |  |

#### Duplicate (1312002-DUP1)

Source: P303056-01

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                  |    |     |       |  |    |  |  |  |    |  |
|----------------------------------|----|-----|-------|--|----|--|--|--|----|--|
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | ND | 5.0 | mg/kg |  | ND |  |  |  | 30 |  |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | ND | 5.0 | "     |  | ND |  |  |  | 30 |  |

#### Matrix Spike (1312002-MS1)

Source: P303056-01

Prepared & Analyzed: 18-Mar-13

|                                  |     |  |      |     |     |      |        |  |  |  |
|----------------------------------|-----|--|------|-----|-----|------|--------|--|--|--|
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | 207 |  | mg/L | 250 | 0.5 | 82.7 | 75-125 |  |  |  |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | 208 |  | "    | 250 | 4.6 | 81.2 | 75-125 |  |  |  |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





Cation/Anion Analysis - Quality Control

Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte                                    | Result | Reporting<br>Limit | Units | Spike<br>Level | Source<br>Result | %REC | %REC<br>Limits | RPD | RPD<br>Limit | Notes |
|--------------------------------------------|--------|--------------------|-------|----------------|------------------|------|----------------|-----|--------------|-------|
| Batch 1312009 - Anion Extraction EPA 300.0 |        |                    |       |                |                  |      |                |     |              |       |
| Blank (1312009-BLK1)                       |        |                    |       |                |                  |      |                |     |              |       |
| Prepared & Analyzed: 19-Mar-13             |        |                    |       |                |                  |      |                |     |              |       |
| Chloride                                   | ND     | 1.00               | mg/kg |                |                  |      |                |     |              |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





#### Notes and Definitions

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| SPK1 | The spike recovery for this QC sample is outside of control limits. |
| DET  | Analyte DETECTED                                                    |
| ND   | Analyte NOT DETECTED at or above the reporting limit                |
| NR   | Not Reported                                                        |
| dry  | Sample results reported on a dry weight basis                       |
| RPD  | Relative Percent Difference                                         |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879







## Analytical Report

### Report Summary

Client: ConocoPhillips

Chain Of Custody Number: 15315

Samples Received: 3/20/2013 4:00:00PM

Job Number: 96052-2315

Work Order: P303070

Project Name/Location: Spill Assessment/ State  
Com J #6

Entire Report Reviewed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tim Cain', is written over a horizontal line.

Date: 3/21/13

Tim Cain, Laboratory Manager

The results in this report apply to the samples submitted to Envirotech's Analytical Laboratory and were analyzed in accordance with the chain of custody document supplied by you, the client, and as such are for your exclusive use only. The results in this report are based on the sample as received unless otherwise noted. Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc. If you have any questions regarding this analytical report, please don't hesitate to contact Envirotech's Laboratory Staff.



### Analytical Report for Samples

| Client Sample ID | Lab Sample ID | Matrix  | Sampled  | Received | Container      |
|------------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|
| Sample 1         | P303070-01A   | Aqueous | 03/20/13 | 03/20/13 | Ambicr, 1L     |
|                  | P303070-01B   | Aqueous | 03/20/13 | 03/20/13 | VOA Vial, 40mL |
|                  | P303070-01C   | Aqueous | 03/20/13 | 03/20/13 | VOA Vial, 40mL |
|                  | P303070-01D   | Aqueous | 03/20/13 | 03/20/13 | VOA Vial, 40mL |
|                  | P303070-01E   | Aqueous | 03/20/13 | 03/20/13 | VOA Vial, 40mL |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





**Sample 1**  
**P303070-01 (Water)**

| Analyte                          | Result | Reporting |      | Units  | Dilution | Batch     | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|----------------------------------|--------|-----------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                  |        | Limit     |      |        |          |           |           |           |           |       |
| Volatile Organics by EPA 8021    |        |           |      |        |          |           |           |           |           |       |
| Benzene                          | 1.48   | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Toluene                          | ND     | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Ethylbenzene                     | ND     | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| p,m-Xylene                       | ND     | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| o-Xylene                         | ND     | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Total BTEX                       | 1.48   | 1.00      | ug/L | 1      | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene    |        | 97.9 %    |      | 80-120 | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene   |        | 97.8 %    |      | 80-120 | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Fluorobenzene         |        | 98.2 %    |      | 80-120 | 1312029  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Nonhalogenated Organics by 8015  |        |           |      |        |          |           |           |           |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | ND     | 5.0       | mg/L | 10     | 1312024  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | ND     | 5.0       | mg/L | 10     | 1312024  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| GRO and DRO Combined Fractions   | ND     | 5.0       | mg/L | 10     | 1312024  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Cation/Anion Analysis            |        |           |      |        |          |           |           |           |           |       |
| Chloride                         | 34.1   | 1.00      | mg/L | 1      | 1312026  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 300.0 |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





# Volatile Organics by EPA 8021 - Quality Control

## Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

### Batch 1312029 - Purge and Trap EPA 5030A

#### Blank (1312029-BLK1)

Prepared & Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |      |      |      |  |      |        |  |  |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|--|------|--------|--|--|--|
| Benzene                        | ND   | 1.00 | ug/L |      |  |      |        |  |  |  |
| Toluene                        | ND   | 1.00 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Ethylbenzene                   | ND   | 1.00 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| p,m-Xylene                     | ND   | 1.00 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| o-Xylene                       | ND   | 1.00 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Total BTEX                     | ND   | 1.00 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 47.8 |      | "    | 50.0 |  | 95.7 | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 51.8 |      | "    | 50.0 |  | 104  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 51.5 |      | "    | 50.0 |  | 103  | 80-120 |  |  |  |

#### Duplicate (1312029-DUP1)

Source: P303070-01

Prepared & Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |      |      |      |      |     |        |      |     |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----|--------|------|-----|--|
| Benzene                        | 1.77 | 1.00 | ug/L |      | 1.48 |     |        | 18.0 | 200 |  |
| Toluene                        | ND   | 1.00 | "    |      | ND   |     |        |      | 200 |  |
| Ethylbenzene                   | ND   | 1.00 | "    |      | ND   |     |        |      | 200 |  |
| p,m-Xylene                     | ND   | 1.00 | "    |      | ND   |     |        |      | 200 |  |
| o-Xylene                       | ND   | 1.00 | "    |      | ND   |     |        |      | 200 |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 52.4 |      | "    | 50.0 |      | 105 | 80-120 |      |     |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 52.3 |      | "    | 50.0 |      | 105 | 80-120 |      |     |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 52.4 |      | "    | 50.0 |      | 105 | 80-120 |      |     |  |

#### Matrix Spike (1312029-MS1)

Source: P303070-01

Prepared & Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |  |      |      |      |      |        |  |  |  |
|--------------------------------|------|--|------|------|------|------|--------|--|--|--|
| Benzene                        | 38.2 |  | ug/L | 50.0 | 1.48 | 73.5 | 39-150 |  |  |  |
| Toluene                        | 52.9 |  | "    | 50.0 | 0.68 | 104  | 46-148 |  |  |  |
| Ethylbenzene                   | 52.7 |  | "    | 50.0 | 0.13 | 105  | 32-160 |  |  |  |
| p,m-Xylene                     | 105  |  | "    | 100  | 0.82 | 105  | 46-148 |  |  |  |
| o-Xylene                       | 52.5 |  | "    | 50.0 | 0.34 | 104  | 46-148 |  |  |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 52.1 |  | "    | 50.0 |      | 104  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 52.8 |  | "    | 50.0 |      | 106  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 52.6 |  | "    | 50.0 |      | 105  | 80-120 |  |  |  |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





Cation/Anion Analysis - Quality Control

Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte                                           | Result | Reporting<br>Limit | Units | Spike<br>Level | Source<br>Result               | %REC | %REC<br>Limits | RPD    | RPD<br>Limit | Notes |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|----------------|--------------------------------|------|----------------|--------|--------------|-------|
| <b>Batch 1312026 - Anion Extraction EPA 300.0</b> |        |                    |       |                |                                |      |                |        |              |       |
| <b>Blank (1312026-BLK1)</b>                       |        |                    |       |                |                                |      |                |        |              |       |
|                                                   |        |                    |       |                | Prepared & Analyzed: 21-Mar-13 |      |                |        |              |       |
| Chloride                                          | ND     | 1.00               | mg/L  |                |                                |      |                |        |              |       |
| <b>Duplicate (1312026-DUP1)</b>                   |        |                    |       |                |                                |      |                |        |              |       |
| Source: P303070-01                                |        |                    |       |                | Prepared & Analyzed: 21-Mar-13 |      |                |        |              |       |
| Chloride                                          | 34.1   | 1.00               | mg/L  |                | 34.1                           |      |                | 0.0410 | 30           |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





#### Notes and Definitions

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| DET | Analyte DETECTED                                     |
| ND  | Analyte NOT DETECTED at or above the reporting limit |
| NR  | Not Reported                                         |
| dry | Sample results reported on a dry weight basis        |
| RPD | Relative Percent Difference                          |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879



RUSH

## CHAIN OF CUSTODY RECORD

15315

Page 7 of 7

| Client: <b>CORC</b>                                                                                                                                                     |             |             | Project Name / Location: <b>Spill Assessment / State Cam J #6</b> |                          |                   | ANALYSIS / PARAMETERS                       |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-----|---------------|----------------|-------------|----------|---|--|-------------|---------------|---|
| Email results to: <b>rgarcia@envirotech-inc.com</b>                                                                                                                     |             |             | Sampler Name: <b>Rene Garcia</b>                                  |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Client Phone No.:                                                                                                                                                       |             |             | Client No.: <b>96052-2315</b>                                     |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Sample No./ Identification                                                                                                                                              | Sample Date | Sample Time | Lab No.                                                           | No./Volume of Containers | Preservative      |                                             |      | TPH (Method 8015) | BTEX (Method 8021) | VOC (Method 8260) | PCRA 8 Metals | Cation / Anion | RCI | TCLP with H/P | CO Table 910-1 | TPH (418.1) | CHLORIDE |   |  | Sample Cool | Sample Intact |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          | HgCl <sub>2</sub> | HCl                                         | cool |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Sample 1                                                                                                                                                                | 3/20/13     | 15:00       | A1B1C1D1E<br>P303070-01                                           | (1) 1L Amber<br>(4) VOA? |                   |                                             | X    | X                 | X                  |                   |               |                |     |               |                |             |          | X |  |             | X             | X |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Relinquished by: (Signature) <i>[Signature]</i>                                                                                                                         |             |             |                                                                   | Date                     | Time              | Received by: (Signature) <i>[Signature]</i> |      |                   |                    | Date              | Time          |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                                   | 3/20                     | 15:00             |                                             |      |                   |                    | 3/20/13           | 16:00         |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Relinquished by: (Signature)                                                                                                                                            |             |             |                                                                   |                          |                   | Received by: (Signature)                    |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Sample Matrix                                                                                                                                                           |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| Soil <input type="checkbox"/> Solid <input type="checkbox"/> Sludge <input type="checkbox"/> Aqueous <input checked="" type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |
| <input type="checkbox"/> Sample(s) dropped off after hours to secure drop off area.                                                                                     |             |             |                                                                   |                          |                   |                                             |      |                   |                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |   |  |             |               |   |



5795 US Highway 64 • Farmington, NM 87401 • 505-632-0615 • Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301 • laboratory@envirotech-inc.com



## Analytical Report

### Report Summary

Client: ConocoPhillips

Chain Of Custody Number: 15318

Samples Received: 3/20/2013 4:10:00PM

Job Number: 96052-2315

Work Order: P303071

Project Name/Location: State Com J #6

Confirmation Sampling

Entire Report Reviewed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tim Cain', is written over a horizontal line.

Date: 3/21/13

Tim Cain, Laboratory Manager

The results in this report apply to the samples submitted to Envirotech's Analytical Laboratory and were analyzed in accordance with the chain of custody document supplied by you, the client, and as such are for your exclusive use only. The results in this report are based on the sample as received unless otherwise noted. Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc. If you have any questions regarding this analytical report, please don't hesitate to contact Envirotech's Laboratory Staff.



### Analytical Report for Samples

| Client Sample ID | Lab Sample ID | Matrix | Sampled  | Received | Container        |
|------------------|---------------|--------|----------|----------|------------------|
| 1                | P303071-01A   | Soil   | 03/20/13 | 03/20/13 | Glass Jar, 4 oz. |
| 2                | P303071-02A   | Soil   | 03/20/13 | 03/20/13 | Glass Jar, 4 oz. |
| 3                | P303071-03A   | Soil   | 03/20/13 | 03/20/13 | Glass Jar, 4 oz. |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





1

P303071-01 (Solid)

| Analyte                          | Result | Reporting |       | Units  | Dilution | Batch     | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                  |        | Limit     |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Volatile Organics by EPA 8021    |        |           |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Benzene                          | ND     | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Toluene                          | ND     | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Ethylbenzene                     | ND     | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| p,m-Xylene                       | 582    | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| o-Xylene                         | ND     | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Total BTEX                       | 582    | 498       | ug/L  | 10     | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene    |        | 88.4 %    |       | 80-120 | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene   |        | 91.2 %    |       | 80-120 | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Fluorobenzene         |        | 91.0 %    |       | 80-120 | 1312021  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Nonhalogenated Organics by 8015  |        |           |       |        |          |           |           |           |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | 7.7    | 5.0       | mg/kg | 1      | 1312022  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | 36.0   | 5.0       | mg/kg | 1      | 1312022  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| GRO and DRO Combined Fractions   | 43.6   | 5.0       | mg/kg | 1      | 1312022  | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





2

P303071-02 (Solid)

| Analyte                          | Reporting |        |       |          | Batch   | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|----------------------------------|-----------|--------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                  | Result    | Limit  | Units | Dilution |         |           |           |           |       |
| Volatile Organics by EPA 8021    |           |        |       |          |         |           |           |           |       |
| Benzene                          | ND        | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Toluene                          | ND        | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Ethylbenzene                     | ND        | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| p,m-Xylene                       | 2410      | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| o-Xylene                         | 641       | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Total BTEX                       | 3050      | 500    | ug/L  | 10       | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene    |           | 93.2 % |       | 80-120   | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene   |           | 93.5 % |       | 80-120   | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Surrogate: Fluorobenzene         |           | 93.7 % |       | 80-120   | 1312021 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8021B |       |
| Nonhalogenated Organics by 8015  |           |        |       |          |         |           |           |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10) | 11.1      | 5.0    | mg/kg | 1        | 1312022 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)  | 16.2      | 5.0    | mg/kg | 1        | 1312022 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |
| GRO and DRO Combined Fractions   | 27.2      | 5.0    | mg/kg | 1        | 1312022 | 21-Mar-13 | 21-Mar-13 | EPA 8015D |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879



## P303071-03 (Solid)

| Analyte                                | Result        | Reporting Limit | Units       | Dilution  | Batch          | Prepared         | Analyzed         | Method           | Notes |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>Volatile Organics by EPA 8021</b>   |               |                 |             |           |                |                  |                  |                  |       |
| Benzene                                | 753           | 499             | ug/L        | 10        | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| Toluene                                | 17800         | 499             | ug/L        | 10        | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| Ethylbenzene                           | 7450          | 499             | ug/L        | 10        | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| p,m-Xylene                             | 82000         | 499             | ug/L        | 10        | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| o-Xylene                               | 18700         | 499             | ug/L        | 10        | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| <b>Total BTEX</b>                      | <b>127000</b> | <b>499</b>      | <b>ug/L</b> | <b>10</b> | <b>1312021</b> | <b>21-Mar-13</b> | <b>21-Mar-13</b> | <b>EPA 8021B</b> |       |
| Surrogate: Bromochlorobenzene          |               | 94.9 %          |             | 80-120    | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene         |               | 89.8 %          |             | 80-120    | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| Surrogate: Fluorobenzene               |               | 93.0 %          |             | 80-120    | 1312021        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8021B        |       |
| <b>Nonhalogenated Organics by 8015</b> |               |                 |             |           |                |                  |                  |                  |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10)       | 304           | 5.0             | mg/kg       | 1         | 1312022        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8015D        |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)        | 117           | 5.0             | mg/kg       | 1         | 1312022        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8015D        |       |
| GRO and DRO Combined Fractions         | 421           | 5.0             | mg/kg       | 1         | 1312022        | 21-Mar-13        | 21-Mar-13        | EPA 8015D        |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.



# Volatile Organics by EPA 8021 - Quality Control

## Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

### Batch 1312021 - Purge and Trap EPA 5030A

#### Blank (1312021-BLK1)

Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |      |      |      |  |      |        |  |  |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|--|------|--------|--|--|--|
| Benzene                        | ND   | 0.99 | ug/L |      |  |      |        |  |  |  |
| Toluene                        | ND   | 0.99 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Ethylbenzene                   | ND   | 0.99 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| p,m-Xylene                     | ND   | 0.99 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| o-Xylene                       | ND   | 0.99 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Total BTEX                     | ND   | 0.99 | "    |      |  |      |        |  |  |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 45.0 |      | "    | 50.0 |  | 89.9 | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 45.2 |      | "    | 50.0 |  | 90.4 | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 45.6 |      | "    | 50.0 |  | 91.3 | 80-120 |  |  |  |

#### Duplicate (1312021-DUP1)

Source: P303066-01

Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |     |      |      |      |      |        |      |    |  |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|--------|------|----|--|
| Benzene                        | ND   | 497 | ug/L |      | ND   |      |        |      | 30 |  |
| Toluene                        | 1410 | 497 | "    |      | 1460 |      |        | 3.58 | 30 |  |
| Ethylbenzene                   | 662  | 497 | "    |      | 682  |      |        | 2.95 | 30 |  |
| p,m-Xylene                     | 6570 | 497 | "    |      | 6670 |      |        | 1.61 | 30 |  |
| o-Xylene                       | 2540 | 497 | "    |      | 2580 |      |        | 1.64 | 30 |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 49.2 |     | "    | 50.0 |      | 98.5 | 80-120 |      |    |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 45.8 |     | "    | 50.0 |      | 91.6 | 80-120 |      |    |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 45.6 |     | "    | 50.0 |      | 91.2 | 80-120 |      |    |  |

#### Matrix Spike (1312021-MS1)

Source: P303066-01

Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13

|                                |      |  |      |      |      |      |        |  |  |  |
|--------------------------------|------|--|------|------|------|------|--------|--|--|--|
| Benzene                        | 51.8 |  | ug/L | 50.0 | 0.33 | 103  | 39-150 |  |  |  |
| Toluene                        | 54.2 |  | "    | 50.0 | 2.92 | 103  | 46-148 |  |  |  |
| Ethylbenzene                   | 52.7 |  | "    | 50.0 | 1.36 | 103  | 32-160 |  |  |  |
| p,m-Xylene                     | 114  |  | "    | 100  | 13.3 | 101  | 46-148 |  |  |  |
| o-Xylene                       | 54.8 |  | "    | 50.0 | 5.16 | 99.3 | 46-148 |  |  |  |
| Surrogate: Bromochlorobenzene  | 50.5 |  | "    | 50.0 |      | 101  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: 1,4-Difluorobenzene | 50.6 |  | "    | 50.0 |      | 101  | 80-120 |  |  |  |
| Surrogate: Fluorobenzene       | 50.7 |  | "    | 50.0 |      | 101  | 80-120 |  |  |  |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





# Nonhalogenated Organics by 8015 - Quality Control

## Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte                                             | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level                                                | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD   | RPD Limit | Notes |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|-------|-----------|-------|
| <b>Batch 1312022 - GRO/DRO Extraction EPA 3550C</b> |        |                 |       |                                                            |               |      |             |       |           |       |
| <b>Blank (1312022-BLK1)</b>                         |        |                 |       | Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13                    |               |      |             |       |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10)                    | ND     | 5.0             | mg/kg |                                                            |               |      |             |       |           |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)                     | ND     | 5.0             | "     |                                                            |               |      |             |       |           |       |
| GRO and DRO Combined Fractions                      | ND     | 5.0             | "     |                                                            |               |      |             |       |           |       |
| <b>Duplicate (1312022-DUP1)</b>                     |        |                 |       | Source: P303066-01 Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13 |               |      |             |       |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10)                    | 67.3   | 5.0             | mg/kg |                                                            | 67.6          |      |             | 0.464 | 30        |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)                     | 90.2   | 5.0             | "     |                                                            | 94.9          |      |             | 5.04  | 30        |       |
| <b>Matrix Spike (1312022-MS1)</b>                   |        |                 |       | Source: P303066-01 Prepared: 20-Mar-13 Analyzed: 21-Mar-13 |               |      |             |       |           |       |
| Gasoline Range Organics (C6-C10)                    | 291    | 5.0             | mg/kg | 250                                                        | 67.6          | 89.2 | 75-125      |       |           |       |
| Diesel Range Organics (C10-C28)                     | 291    | 5.0             | "     | 250                                                        | 94.9          | 78.4 | 75-125      |       |           |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





#### Notes and Definitions

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| DET | Analyte DETECTED                                     |
| ND  | Analyte NOT DETECTED at or above the reporting limit |
| NR  | Not Reported                                         |
| dry | Sample results reported on a dry weight basis        |
| RPD | Relative Percent Difference                          |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879



# CHAIN OF CUSTODY RECORD

15318

Page 9 of 9

| Client: COPC (LBR)                                                                                                                                                      |             |             | Project Name / Location: State ComITAG Confirmation Sampling |                          |                   | ANALYSIS / PARAMETERS |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----|---------------|----------------|-------------|----------|--|--|-------------|---------------|---|
| Email results to: garcia@envirotech-inc.com                                                                                                                             |             |             | Sampler Name: Doné García Reyes                              |                          |                   | TPH (Method 8015)     | BTEX (Method 8021)                          | VOC (Method 8260) | RCRA 8 Metals | Cation / Anion | FIC | TCLP with H/P | CO Table 910-1 | TPH (418.1) | CHLORIDE |  |  | Sample Cool | Sample Intact |   |
| Client Phone No.:                                                                                                                                                       |             |             | Client No.: 96052-2315                                       |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| Sample No./ Identification                                                                                                                                              | Sample Date | Sample Time | Lab No.                                                      | No./Volume of Containers | Preservative      |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          | HgCl <sub>2</sub> | HCl                   | 10%                                         |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| 1                                                                                                                                                                       | 3/20/13     | 13:35       | P303071-01                                                   | 4oz                      |                   |                       | X                                           | X                 | X             |                |     |               |                |             |          |  |  |             | ✓             | ✓ |
| 2                                                                                                                                                                       | ↓           | 13:40       | P303071-02                                                   | ↓                        |                   |                       | X                                           | X                 | X             |                |     |               |                |             |          |  |  |             | ✓             | ✓ |
| 3                                                                                                                                                                       | ↓           | 13:45       | P303071-03                                                   | ↓                        |                   |                       | X                                           | X                 | X             |                |     |               |                |             |          |  |  |             | ✓             | ✓ |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| Relinquished by: (Signature) <i>[Signature]</i>                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          | Date              | Time                  | Received by: (Signature) <i>[Signature]</i> |                   |               |                |     | Date          | Time           |             |          |  |  |             |               |   |
|                                                                                                                                                                         |             |             |                                                              |                          | 3/20/13           | 16:00                 |                                             |                   |               |                |     | 3/20/13       | 16:00          |             |          |  |  |             |               |   |
| Relinquished by: (Signature)                                                                                                                                            |             |             |                                                              |                          |                   |                       | Received by: (Signature)                    |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| Sample Matrix                                                                                                                                                           |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| Soil <input checked="" type="checkbox"/> Solid <input type="checkbox"/> Sludge <input type="checkbox"/> Aqueous <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |
| <input type="checkbox"/> Sample(s) dropped off after hours to secure drop off area.<br><div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">RUST</div>                    |             |             |                                                              |                          |                   |                       |                                             |                   |               |                |     |               |                |             |          |  |  |             |               |   |



5795 US Highway 64 • Farmington, NM 87401 • 505-632-0615 • Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301 • laboratory@envirotech-inc.com



## Analytical Report

### Report Summary

Client: ConocoPhillips

Chain Of Custody Number: 15327

Samples Received: 3/22/2013 3:30:00PM

Job Number: 96052-2315

Work Order: P303079

Project Name/Location: Spill Assessment/ State  
Com J #6

Entire Report Reviewed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tim Cain', is written over a horizontal line.

Date: 3/25/13

Tim Cain, Laboratory Manager

The results in this report apply to the samples submitted to Envirotech's Analytical Laboratory and were analyzed in accordance with the chain of custody document supplied by you, the client, and as such are for your exclusive use only. The results in this report are based on the sample as received unless otherwise noted. Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc. If you have any questions regarding this analytical report, please don't hesitate to contact Envirotech's Laboratory Staff.



ConocoPhillips  
PO Box 2200  
Bartlesville OK, 74005

Project Name: Spill Assessment/ State Com J #6  
Project Number: 96052-2315  
Project Manager: Kory Peine

Reported:  
25-Mar-13 14:36

### Analytical Report for Samples

| Client Sample ID | Lab Sample ID | Matrix  | Sampled  | Received | Container      |
|------------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|
| Excavation Water | P303079-01A   | Aqueous | 03/22/13 | 03/22/13 | VOA Vial, 40mL |
|                  | P303079-01B   | Aqueous | 03/22/13 | 03/22/13 | VOA Vial, 40mL |
|                  | P303079-01C   | Aqueous | 03/22/13 | 03/22/13 | VOA Vial, 40mL |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





ConocoPhillips  
PO Box 2200  
Bartlesville OK, 74005

Project Name: Spill Assessment/ State Com J #6  
Project Number: 96052-2315  
Project Manager: Kory Peine

Reported:  
25-Mar-13 14:36

### Excavation Water

P303079-01 (Water)

| Analyte                            | Result | Reporting |      | Units | Dilution | Batch     | Prepared  | Analyzed  | Method | Notes |
|------------------------------------|--------|-----------|------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
|                                    |        | Limit     |      |       |          |           |           |           |        |       |
| Volatile Organic Compounds by 8260 |        |           |      |       |          |           |           |           |        |       |
| Benzene                            | 3.96   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Toluene                            | 11.2   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Ethylbenzene                       | 6.02   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| p,m-Xylene                         | 15.0   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| o-Xylene                           | 8.74   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Total Xylenes                      | 23.8   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Methyl tert-Butyl Ether            | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,3,5-Trimethylbenzene             | 5.27   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,2-Dibromoethane                  | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Naphthalene                        | 0.47   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1-Methylnaphthalene                | 0.12   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 2-Methylnaphthalene                | 0.28   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Bromobenzene                       | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Bromochloromethane                 | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Bromodichloromethane               | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Bromoform                          | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Bromomethane                       | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Carbon Tetrachloride               | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Chlorobenzene                      | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Chloroethane                       | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 2-Chlorotoluene                    | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Chloroform                         | ND     | 0.01      | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 4-Chlorotoluene                    | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Chloromethane                      | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| cis-1,2-Dichloroethene             | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| cis-1,3-Dichloropropene            | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane        | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Dibromochloromethane               | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,1-Dichloroethane                 | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,2-Dichloropropane                | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,3-Dichloropropane                | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 2,2-Dichloropropane                | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| 1,1-Dichloropropene                | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Hexachlorobutadiene                | ND     | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |
| Isopropylbenzene                   | 1.72   | 0.005     | mg/L | 1     | 1313005  | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |        |       |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401  
Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865  
Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





|                        |                  |                                  |                 |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ConocoPhillips         | Project Name:    | Spill Assessment/ State Com J #6 | Reported:       |
| PO Box 2200            | Project Number:  | 96052-2315                       | 25-Mar-13 14:36 |
| Bartlesville OK, 74005 | Project Manager: | Kory Peine                       |                 |

**Excavation Water**  
**P303079-01 (Water)**

| Analyte                                   | Result | Reporting Limit | Units | Dilution | Batch   | Prepared  | Analyzed  | Method    | Notes |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Volatile Organic Compounds by 8260</b> |        |                 |       |          |         |           |           |           |       |
| 4-Isopropyltoluene                        | 0.45   | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Methylene Chloride                        | ND     | 0.05            | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| n-Butyl Benzene                           | 0.27   | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| n-Propyl Benzene                          | 2.23   | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| sec-Butylbenzene                          | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Styrene                                   | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| tert-Butylbenzene                         | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Tetrachloroethene                         | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane                 | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane                 | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| trans-1,2-Dichloroethene                  | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| trans-1,3-Dichloropropene                 | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Trichloroethene                           | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Trichlorofluoromethane                    | ND     | 0.01            | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2,3-Trichlorobenzene                    | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2,4-Trichlorobenzene                    | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,1,1-Trichloroethane                     | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,1,2-Trichloroethane                     | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2,3-Trichloropropane                    | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Vinyl chloride                            | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2,4-Trimethylbenzene                    | 1.21   | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Dibromomethane                            | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2-Dichlorobenzene                       | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,3-Dichlorobenzene                       | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,4-Dichlorobenzene                       | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Dichlorodifluoromethane                   | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,1-Dichloroethene                        | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| 1,2-Dichloroethane                        | ND     | 0.005           | mg/L  | 1        | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Surrogate: Dibromofluoromethane           | 57.3 % | 75-125          |       |          | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B | S-02  |
| Surrogate: 1,2-Dichloroethane-d4          | 108 %  | 75-125          |       |          | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B |       |
| Surrogate: Toluene-d8                     | 1990 % | 75-125          |       |          | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B | S-02  |
| Surrogate: 4-Bromofluorobenzene           | 2630 % | 75-125          |       |          | 1313005 | 25-Mar-13 | 25-Mar-13 | EPA 8260B | S-02  |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





|                        |                  |                                  |                 |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ConocoPhillips         | Project Name:    | Spill Assessment/ State Com J #6 | Reported:       |
| PO Box 2200            | Project Number:  | 96052-2315                       | 25-Mar-13 14:36 |
| Bartlesville OK, 74005 | Project Manager: | Kory Peine                       |                 |

### Volatile Organic Compounds by 8260 - Quality Control

#### Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

#### Batch 1313005 - Purge and Trap EPA 5030A

##### Blank (1313005-BLK1)

Prepared & Analyzed: 25-Mar-13

|                             |    |       |      |
|-----------------------------|----|-------|------|
| Benzene                     | ND | 0.005 | mg/L |
| Toluene                     | ND | 0.005 | "    |
| Ethylbenzene                | ND | 0.005 | "    |
| p,m-Xylene                  | ND | 0.005 | "    |
| o-Xylene                    | ND | 0.005 | "    |
| Total Xylenes               | ND | 0.005 | "    |
| Methyl tert-Butyl Ether     | ND | 0.005 | "    |
| 1,3,5-Trimethylbenzene      | ND | 0.005 | "    |
| 1,2-Dibromoethane           | ND | 0.005 | "    |
| Naphthalene                 | ND | 0.005 | "    |
| 1-Methylnaphthalene         | ND | 0.005 | "    |
| 2-Methylnaphthalene         | ND | 0.005 | "    |
| Bromobenzene                | ND | 0.005 | "    |
| Bromochloromethane          | ND | 0.005 | "    |
| Bromodichloromethane        | ND | 0.005 | "    |
| Bromoform                   | ND | 0.005 | "    |
| Bromomethane                | ND | 0.005 | "    |
| Carbon Tetrachloride        | ND | 0.005 | "    |
| Chlorobenzene               | ND | 0.005 | "    |
| Chloroethane                | ND | 0.005 | "    |
| 2-Chlorotoluene             | ND | 0.005 | "    |
| Chloroform                  | ND | 0.01  | "    |
| 4-Chlorotoluene             | ND | 0.005 | "    |
| Chloromethane               | ND | 0.005 | "    |
| cis-1,2-Dichloroethene      | ND | 0.005 | "    |
| cis-1,3-Dichloropropene     | ND | 0.005 | "    |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | ND | 0.005 | "    |
| Dibromochloromethane        | ND | 0.005 | "    |
| 1,1-Dichloroethane          | ND | 0.005 | "    |
| 1,2-Dichloropropane         | ND | 0.005 | "    |
| 1,3-Dichloropropane         | ND | 0.005 | "    |
| 2,2-Dichloropropane         | ND | 0.005 | "    |
| 1,1-Dichloropropene         | ND | 0.005 | "    |
| Hexachlorobutadiene         | ND | 0.005 | "    |
| Isopropylbenzene            | ND | 0.005 | "    |
| 4-Isopropyltoluene          | ND | 0.005 | "    |
| Methylene Chloride          | ND | 0.05  | "    |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





|                        |                  |                                  |                 |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ConocoPhillips         | Project Name:    | Spill Assessment/ State Com J #6 | Reported:       |
| PO Box 2200            | Project Number:  | 96052-2315                       | 25-Mar-13 14:36 |
| Bartlesville OK, 74005 | Project Manager: | Kory Peine                       |                 |

### Volatile Organic Compounds by 8260 - Quality Control

#### Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

#### Batch 1313005 - Purge and Trap EPA 5030A

##### Blank (1313005-BLK1)

Prepared & Analyzed: 25-Mar-13

|                                  |      |       |      |     |  |      |        |  |  |  |
|----------------------------------|------|-------|------|-----|--|------|--------|--|--|--|
| n-Butyl Benzene                  | ND   | 0.005 | mg/L |     |  |      |        |  |  |  |
| n-Propyl Benzene                 | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| sec-Butylbenzene                 | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Styrene                          | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| tert-Butylbenzene                | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Tetrachloroethene                | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane        | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane        | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| trans-1,2-Dichloroethene         | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| trans-1,3-Dichloropropene        | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Trichloroethene                  | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Trichlorofluoromethane           | ND   | 0.01  | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2,3-Trichlorobenzene           | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2,4-Trichlorobenzene           | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,1,1-Trichloroethane            | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,1,2-Trichloroethane            | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2,3-Trichloropropane           | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Vinyl chloride                   | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2,4-Trimethylbenzene           | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Dibromomethane                   | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2-Dichlorobenzene              | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,3-Dichlorobenzene              | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,4-Dichlorobenzene              | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Dichlorodifluoromethane          | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,1-Dichloroethene               | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| 1,2-Dichloroethane               | ND   | 0.005 | "    |     |  |      |        |  |  |  |
| Surrogate: Dibromofluoromethane  | 95.4 |       | ug/L | 100 |  | 95.4 | 75-125 |  |  |  |
| Surrogate: 1,2-Dichloroethane-d4 | 80.8 |       | "    | 100 |  | 80.8 | 75-125 |  |  |  |
| Surrogate: Toluene-d8            | 87.0 |       | "    | 100 |  | 87.0 | 75-125 |  |  |  |
| Surrogate: 4-Bromofluorobenzene  | 96.7 |       | "    | 100 |  | 96.7 | 75-125 |  |  |  |

##### Matrix Spike (1313005-MS1)

Source: P303079-01

Prepared & Analyzed: 25-Mar-13

|                                 |      |  |      |     |       |      |        |  |  |      |
|---------------------------------|------|--|------|-----|-------|------|--------|--|--|------|
| Benzene                         | 1090 |  | ug/L | 100 | 3960  | NR   | 75-125 |  |  | SPK1 |
| Toluene                         | 9690 |  | "    | 100 | 11200 | NR   | 75-125 |  |  | SPK1 |
| Chlorobenzene                   | 95.9 |  | "    | 100 | ND    | 95.9 | 75-125 |  |  |      |
| Trichloroethene                 | 69.7 |  | "    | 100 | ND    | 69.7 | 75-125 |  |  | SPK1 |
| Surrogate: Dibromofluoromethane | 58.9 |  | "    | 100 |       | 58.9 | 75-125 |  |  | S-02 |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





|                        |                  |                                  |                 |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ConocoPhillips         | Project Name:    | Spill Assessment/ State Com J #6 | Reported:       |
| PO Box 2200            | Project Number:  | 96052-2315                       | 25-Mar-13 14:36 |
| Bartlesville OK, 74005 | Project Manager: | Kory Peine                       |                 |

### Volatile Organic Compounds by 8260 - Quality Control

#### Envirotech Analytical Laboratory

| Analyte | Result | Reporting Limit | Units | Spike Level | Source Result | %REC | %REC Limits | RPD | RPD Limit | Notes |
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|
|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-----------|-------|

#### Batch 1313005 - Purge and Trap EPA 5030A

| Matrix Spike (1313005-MS1)       |       | Source: P303079-01 |      | Prepared & Analyzed: 25-Mar-13 |       |      |        |       |    |      |
|----------------------------------|-------|--------------------|------|--------------------------------|-------|------|--------|-------|----|------|
| Surrogate: 1,2-Dichloroethane-d4 | 56.5  |                    | ug/L | 100                            |       | 56.5 | 75-125 |       |    | S-02 |
| Surrogate: Toluene-d8            | 87.2  |                    | "    | 100                            |       | 87.2 | 75-125 |       |    |      |
| Surrogate: 4-Bromofluorobenzene  | 2230  |                    | "    | 100                            |       | NR   | 75-125 |       |    | S-02 |
| Matrix Spike Dup (1313005-MSD1)  |       | Source: P303079-01 |      | Prepared & Analyzed: 25-Mar-13 |       |      |        |       |    |      |
| Benzene                          | 1230  |                    | ug/L | 100                            | 3960  | NR   | 75-125 | 12.4  | 30 | SPK1 |
| Toluene                          | 12000 |                    | "    | 100                            | 11200 | 782  | 75-125 | 21.3  | 30 | SPK1 |
| Chlorobenzene                    | 96.8  |                    | "    | 100                            | ND    | 96.8 | 75-125 | 0.996 | 30 |      |
| Trichloroethene                  | 63.6  |                    | "    | 100                            | ND    | 63.6 | 75-125 | 9.27  | 30 | SPK1 |
| Surrogate: Dibromofluoromethane  | 55.4  |                    | "    | 100                            |       | 55.4 | 75-125 |       |    | S-02 |
| Surrogate: 1,2-Dichloroethane-d4 | 54.8  |                    | "    | 100                            |       | 54.8 | 75-125 |       |    | S-02 |
| Surrogate: Toluene-d8            | 1060  |                    | "    | 100                            |       | NR   | 75-125 |       |    | S-02 |
| Surrogate: 4-Bromofluorobenzene  | 2580  |                    | "    | 100                            |       | NR   | 75-125 |       |    | S-02 |

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879





ConocoPhillips  
PO Box 2200  
Bartlesville OK, 74005

Project Name: Spill Assessment/ State Com J #6  
Project Number: 96052-2315  
Project Manager: Kory Peine

Reported:  
25-Mar-13 14:36

#### Notes and Definitions

SPK1 The spike recovery for this QC sample is outside of control limits.

S-02 The surrogate recovery for this sample cannot be accurately quantified due to interference from coeluting organic compounds present in the sample extract.

DET Analyte DETECTED

ND Analyte NOT DETECTED at or above the reporting limit

NR Not Reported

dry Sample results reported on a dry weight basis

RPD Relative Percent Difference

Partial or incomplete reproduction of this report is prohibited, unless approved by Envirotech, Inc.

5796 US Highway 64, Farmington, NM 87401

Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301

Ph (505) 632-0615 Fx (505) 632-1865

Ph (970) 259-0615 Fr (800) 362-1879



Rush Please !!!

# CHAIN OF CUSTODY RECORD

15327

Page 9 of 9

| Client:<br><b>Conoco Phillips</b>                                                                                                                                                        |             |             | Project Name / Location:<br><b>Spill Assessment / State Cor</b> |                          |                   | ANALYSIS / PARAMETERS                         |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|--|--|-------------|---------------|
| Email results to:<br><b>Kory Peine</b>                                                                                                                                                   |             |             | Sampler Name:<br><b>K. Peine</b>                                |                          |                   | TPH (Method 8015)                             | BTEX (Method 8021) | VOC (Method 8260) | RCRA 8 Metals | Cation / Anion  | RCI           | TCLP with H/P | CO Table 910-1 | TPH (418.1) | CHLORIDE |  |  | Sample Cool | Sample Intact |
| Client Phone No.:                                                                                                                                                                        |             |             | Client No.:<br><b>96052-2315</b>                                |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
| Sample No./ Identification                                                                                                                                                               | Sample Date | Sample Time | Lab No.                                                         | No./Volume of Containers | Preservative      |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          | HgCl <sub>2</sub> | HCl                                           | 601                |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
| Excavation Water                                                                                                                                                                         | 3-22-13     | 10:15       | P303079-01                                                      | 3 vials                  |                   |                                               | X                  |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  | X           | X             |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
|                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
| Relinquished by: (Signature)<br><i>Kory Peine</i>                                                                                                                                        |             |             |                                                                 | Date<br>3-22-13          | Time<br>15:20     | Received by: (Signature)<br><i>Cheri Amos</i> |                    |                   |               | Date<br>3-22-13 | Time<br>15:30 |               |                |             |          |  |  |             |               |
| Relinquished by: (Signature)                                                                                                                                                             |             |             |                                                                 |                          |                   | Received by: (Signature)                      |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
| Sample Matrix<br>Soil <input type="checkbox"/> Solid <input type="checkbox"/> Sludge <input type="checkbox"/> Aqueous <input checked="" type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |
| <input type="checkbox"/> Sample(s) dropped off after hours to secure drop off area.                                                                                                      |             |             |                                                                 |                          |                   |                                               |                    |                   |               |                 |               |               |                |             |          |  |  |             |               |



5795 US Highway 64 • Farmington, NM 87401 • 505-632-0615 • Three Springs • 65 Mercado Street, Suite 115, Durango, CO 81301 • laboratory@envirotech-inc.com